



—

Andile Mji ke setsebi se hlwahlwa sa dipalo.

Ena ke pale ya ha Andile e ne e sa le moshanyana,  
le hore o ile a rata dinomoro jwang.



Andile o tswaletswe toropong ya Gqeberha profenseng ya Kapa Botjhabelo.

O ne a dula le mmae le ntatae. Ba ne ba dula motseng wa New Brighton.

Haufi le New Brighton, hone ho ena le motsana o bitswang Tyeni moo ho neng ho dula ntate moholo.



Andile o ne a rata ho etela ntate moholo ya neng a ena le sekiri sa dikgomo.

Ntate moholo o ne a rata ho mmotsa a re, "Tse tona di kae, tse tshehadi tsona? Di kae kaofela?"

Andile o ithutile ho bala ho fihlela ho 10 ka menwana. A tswela pele ho fihla ho 20 ka ya maoto, yaba o bala ka bo hlano.



Hoseng mokoko o ne o lla. E ne e le hora ya bohlano ha ba tsoha, ba itokisetsa ho hama dikgomo.

Hamorao, ba isa dikgomo thabeng ho ya fula.


Ba ne ba sebedisa letsatsi ho bala nako.



Motsheare ntatae moholo o ne a mmitsa ho tla ja. Nako e ne e le hora ya 12.

O ne a tseba ha e se e le nako ya ho kgutlela hae, ha tsatsi le dikela.

O ne a bala dikgomo ho etsa bonnete ba hore di felletse.



Ha Andile a qala hoyo sekolong, ntatae o ile a mo rekela tshupanako. O ne a sebedisa tshupanako ena ho bala ka bo 2, bo 3 le bo 4.

Tshupanako e ne e na le dinomoro ho tloha ho nngwe ho fihlela ho shopedi.

Andile o ne a kgon a ho bala mela ho fihlella hora e nepahetsenga le metsotso e dipakeng.



Andile o ne a kgon a ho bala dinomoro ka hlooho. O ne a bala ho ya pele le morao ka kelello.

Ha dikgomo di tswala, Andile o ne a atisa le ho bala manamane.

O ne a kgon a ho bala le ho bolela mabitso a matsatsi a beke le dikgwedi tsa selemo ka tatelano.



Ka boLabohlano, o ne a paka mokotla wa hae a etela ntatae moholo ka Moqebelo le Sontaha.

Ka Mantaha, o ne a kgutlela hae hore a kgone ho ya sekolong.

Ha dikolo di kwala, o ne a tjhakela ntatae moholo.



Ha Andile a ne a qala ho ya sekolong, ba ne ba bala ka majwe le dithutswana.

O ne a sebedisa menwana ya hae ho ngola mobung. O ne a ithuta ho kopanya dipalo mobung.


Phaposi ya hae ya boithutelo e ne le tlasa sefate. Ha pula e na, ba ne ba sa kgone ho ya sekolong.



Ha moshanyana wa Brighton a hola, a ya unibesithing ho ya ithuta dipalo. O ithutile dilemo tse ngata.

Moprofesa Mji o sebetsa lekaleng la dipalo la dipalopalo.

O ne a ntse a kgon a ho bala nako ka ho sheba letsatsi jwaloka pele.



Kajeno Andile ke Moprosa Mji. O sebedisa menwana ya hae ho tlanyatsa komporo.

O sebedisa dipalo le dikerafo ho bolela pale. O sebedisa dipalo ho rarolla bothata.

O sebedisa dipalopalo ho arabia dipotso tse jwaloka, "Ke palohare e kae ya dilemo tsa bana sekolong sena?"



Moprofesa Mji o sebetsa ka dikomporo le dinomoro.

O re, "Dikomporo di molemo haholo empa ka nako enngwe di a senyeha. Tsebo ya ka e ka hloohong ya ka ho ya ho ile.

Dipalong ha ho se fetohang, dinomoro di dula di le jwalo kamehla."



Moprosesa Mji o na le molaetsa o latelang bakeng sa hao:

"Ho tseba dipalo o lokela ho itlwaetsa ho sebetsa ka dinomoro. Dipalo ke ho tseba ho etsa. Dipalo ke mekgwa.

O lokela ho ithuta ho nahana ka dinomoro. Jwale o tla ba mohale."



## —Dipotso

1. Andile o tsebile ka dipalo le ho bala jwang?
2. Na ho a hlokeha ho bala dipalo ntle le komporo kapa khalkhuleita? Hlalosa.
3. Bala ho fihlela ho 12 ka bo 2, bo 3 le bo 4, ebe o bala ho ya morao.



## —Lenane la dibuka tse letotong lena

- Andile Mji
- Asnath Mahapa
- Bongani Mayosi
- Charlotte Maxeke
- Mmantsane Moche Diale
- Mulalo Doyoyo
- Tebello Nyokong
- Tshilidzi Marwala



---

Buka ena e qapuwe le ho ngolwa ka Setswana ele  
karolo ya porojeke ya 2020 ya Zenex Ulwazi Lwethu  
ya dibuka tse balwang.